



basic education

Department:
Basic Education
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

SENIOR CERTIFICATE EXAMINATIONS

SESOTHO PUO YA TLATSETSO YA PELE (FAL)

PAMPIRI YA PELE (P1)

2016

MEMORANDAMO

MATSHWAO: 80

Memorandamo ona o na le maqephe a 8.

KAROLO YA A: TEKOKUTLWISISO**POTSO YA 1**

- 1.1 Ngwana ya mong feela habo. ✓ (1)
- 1.2 Ke hobane Mmaseithati o mo hodisitse ka tjehelete ya mmuso/ntate wa Seithati o ne a hlokahetse/hobane seithati o ne a se na ntate. ✓ (1)
- 1.3 O hlokometse ka bethe ya hae e neng e bonahala hore Seipati o ne a sa ka a robala ho yona/lengolo le tsebisang mmae hore ha a yo. ✓ (1)
- 1.4 - A se ke a dumedisa mmae. ✓
- O ile a itahlela soufeng. ✓
- A se arabe mmae.
Tse pedi feela. (2)
- 1.5 Dipuo tsa hae di bolela ho se letho le mo tshwentseng empa diketso tsona di bontsha hore ho na le se mo kgathaditseng maikutlong. ✓✓ (2)
- 1.6 - Pelo ya hae e ile ya otlha ho feta pele. ✓
- Matsoho a hae a ne a thothomela nakong eo a balang lengolo.
E le nngwe feela. (1)
- 1.7 Seithati o fihlile a sehlehile molaleng ebile diaparo tsa hae di tletsemadi. ✓✓
Ha moithuti a buile ka ntlha e le nngwe, mohla, diaparo tse madi empa a sa bua ka ho sehleha, a fuwe letshwao le le leng. (2)
- 1.8 Nnete, hobane temeng ho thwe mooki ya sebetsang sepetlele o ne a mo robile lengwele, mme ho roba motho lengole ke pebofatso ya ho ithwala/ima. ✓✓ (2)
- 1.9 - O hodisitse Seithati a le mong tlasa mathata. ✓✓
- O ne a kgona ho bona ha moradi a na le mathata leha a sa mmolelle.
- O ne a bontsha ho mo tsotella le ho mo kgathalla nakong ya mathata.
E le nngwe feela, ho elwe hloko dikarabo tsa baithuti. (2)
- 1.10 - Ke ne ke tla mo eletsa hore a se ipolaye hobane ho ba mmeleng ha sepheletso ya bophelo. ✓✓
- Ke ne ke tlamoetsa hore a se ipolaye hobane molao o mo dumella ho fana ka leseae leo, e bang a se maikemisetsong a ho nkaboikarabelo ba lona.
Ho elwe hloko dikarabo tsa baithuti. (2)
- 1.11 B/A phela ka thata hobane Mmaseithati o mo hodisitse ka tjehelete ya mmuso/ntate wa Seithati o ne a hlokahetse/seithati o ne a se na ntate. ✓✓ (2)
- 1.12 O ne a ikemiseditse ho ipolaya/ho iphenetha/ho iphanyeha ✓/hobane temeng ho thwe o kene le lepolesa a sehliwe ke dithapa molaleng/hobane o kene diaparo tsa hae di tletse madi/hobane o ne a senyehile/robehile lengole jwale a sa batle hore mmae a tsebe seo. ✓ (2)

- 1.13 - Se re lemosa hore batjha ba atisa ho nkuwa ke maikutlo. ✓✓
- Batjha ha se batho ba atisang ho arolelana maikutlo le batswadi.
Ho elwe hloko dikarabo tsa baithuti. (2)
- 1.14 Ketso eo e bontsha mapolesa ao a na le bokgoni hobane a ne a lokela ho bontsha mmae se hlahetseng moradiae. ✓✓

KAPA

Ketso eo ha e bontshe mapolesa ao a na le bokgoni hobane a ne a loketse ho mo isa pele ngakeng/sepetelele ebe hona a ka tlang ho tsebisa mmae.
Ho elwe hloko dikarabo tsa baithuti. (2)

TEMA YA B

- 1.15 1.15.1 Ke Lefapha la Thuto. ✓ (1)
- 1.15.2 - Ke hobane e le lona le nang le ditlhoko tse ngata ho feta tsa mafapha a mang. ✓✓
- Ke hobane le leleholo ho feta amang/Ho ya ka kabo ya ditjhelete dipalopalo di bontsha hore le leholoho feta amang.
E le nngwe feela. Ho elwe hloko dikarabo tsa baithuti. (2)
- 1.16 Lefapha la Tlhabollo le abetswe diporosente tse fetang tsa la Dipapadi/✓Lefapha la Dipapadi le abetswe diporosente tse tlase ho la Tlhabollo/Mohlalobuwa a ka ngola ho fapana ka diporosente. (1)
- 1.17 - Ke la sepolesa hobane tshireletso ya baahi e hloka disebediswa tse ngata tsa boemo bo hodimo. ✓✓
- Ke la thekolohelo hobane le thusa ka ho fokotsa bofuma setjhabeng.
E le nngwe feela, ho elwe hloko dikarabo tsa baithuti. (2)

MATSHWAO OHLE A KAROLO YA A: 30

KAROLO YA B:KGUTSUFATSO**POTSO YA 2**

| Qotso | | Dintlhatselebelletsweng | |
|--------------|--|--------------------------------|--|
| 1. | 'Re lokela ho hlokomela hore ha re je dijo tse mafura a mangata, tse ka bakang kholeseterole e hodimo.' | 1. | O se je mafura a mangata, o fokotse kholeseterole. |
| 2. | 'O ka ipaballa ka ho fetola tsela ya ho ja. Ho ja ditholwana, dijothollo, meroho, dijo tse lebejana le letswai le lekaneng ho molemong wa pelo e phetseng hantle.' | 2. | Ho itlwaetsa mokgwa o nepahetseng wa ho ja hore pelo e sebetse hantle. |
| 3. | 'O se je dikahare kgafetsa ho qoba phaello ya aene (iron) pelong le dithong tse ding tsa mmele.' | 3. | Se je dikahare haholo ho qoba aene mading. |
| 4. | 'Ka mehla hopola ho ya hlahlojwa ke dingaka e le hore di tle di lemohe e sa le ka nako mafu a ka bakelang pelo ya hao bothata.' | 4. | Ho etela ngaka ka mehla ho ka o qobisa mafu a mangata. |
| 5. | 'Theola boima ba mmele ka hore bohola ba nako o dule o sebetse ho otlolla mesifa.' | 5. | Dula o etsa mosebetsi o thapollang mmele. |
| 6. | 'Boikwetliso bo thusa ho phahamisa sekgahla sa ho otlala ha pelo le sa ho hema. Ha pelo e sebetse haholo, e ba le matla le bokgoni ba ho pompa madi ka tshwanelo.' | 6. | Tlwaelo ya boikwetliso e matlafatsa sekgahla sa ho otlala ha pelo. |
| 7. | 'O ka boela wa fokotsa kotsiya ho tshwarwa ke lefu la pelo ka ho tlohela ho tsuba le ho balehela hole le ho nwa dino tsohle tse tahang.' | 7. | Qoba tahi le ho tsuba molemong wa hore pelo e dule e phetsehantle. |

(Paloyamantswe = 70)**Kgutsufatso e lokela ho tshwauwa ka tsela e latelang:**

Mohlalobuwa o lokela ho ngola kgutsufatso ya hae ka sebopelo seo a laetsweng ho e ngola ka sona. Kgutsufatso e hlalositseweng ka sebopelo se seng e tshwauwe.

Bahlalobuwa ba **tlameha** ho bontsha palo ya mantswe **ka nepo**.

Kabo ya matshwao:

- Matshwao a 7 dintleng tse supileng (Letshwao bakeng sa ntlha).
- Matshwao a 3 tshebedisong ya puo.
- Matshwaoohle: 10

Kabo ya matshwao a tshebediso ya puo ha mohlahlobuwa a sebedisitse mantswe a hae:

- Dintlha tse 1–3 tse nepahetseng: kabo e be letshwao le le leng.
- Dintlha tse 4–5 tse nepahetseng: kabo e be matshwao a mabedi.
- Dintlha tse 6–7 tse nepahetseng: kabo e be matshwao a mararo.

Kabo ya matshwao a tshebediso ya puo ha mohlahlobuwa a qotsitse dintlha di le jwalo temeng:

- Ha a qotsitse ntlha tse (1–5) a abelwe letshwao le le leng la puo.
- Ha a qotsitse ntlha tse (6–7) a se abelwe matshwao a puo.

Palo ya mantswe:

- Batshwayi ba nnetefatse palo ya mantswe a sebedisitsweng ke bahlahlobuwa.
- Mohlahlobuwa a se hulelwe matshwao ha a sa bontsha palo ya mantswe kapa ha palo ya mantswe e sa nepahala.
- Ha mohlahlobuwa a fetile/tlotse palo e lebelletsweng ya mantswe, motshwayi a bale ho fihlella qetellong ya polelo e le nngwe ka mora palo ya mantswe a lebelletsweng, mme a se tshwaye kgutsufatso kaofela.

ELA HLOKO:

Mohlala wa palo ya mantswe:

| | Polelo | | | Paloyamantswe |
|---------|--------|---|---------|---------------|
| SESOTHO | Ke | a | tsamaya | 3 |

MATSHWAO OHLE A KAROLO YA B: 10

KAROLO YA C: TSHEBEDISO YA PUO**POTSO YA 3**

- 3.1 Ke ho fedisa ho pipitlelwa. ✓ (1)
- 3.2 Aspen. ✓ (1)
- 3.3 Rona baHealth Care re a tsotella. ✓ (1)
- 3.4 Re tsebiswa ke ho bona hore khampani ya bona e ngodisitswe ka molao/Khampani ya bona e na le nomoro ya ngodiso e leng, Reg No 1898/000252/06 ✓ (1)
- 3.5 - Setshwantsho sa sehlahiswa. ✓
- Setshwantsho sa motho ya hlahellang papatsong.
- Ho sebedisitswe puo ya bonono.
- Ho sebedisitswe lepetjo le letshwao.
Le le leng feela. (1)
- 3.6 - O etsa hore ho be bobebe ho moreki ho ya hohle ka sona. ✓
- Dipidisi ha di fedile setshelo se kasebedisetswa ho tshela ho hong.
- Ha se bulehe habonolo ka hoo, se sireletsehile bakeng sa bana.
E le nngwe feela. (1)
- 3.7 - C/Ho hohela bareki ho reka sehlahiswa. ✓✓
- D/Ho susumetsa bareki ho reka sehlahiswa. Hobane e susumetsa bareki ho nka kgato ya reka sehlahiswa.
E le nngwe feela. (2)
- 3.8 E, nka ba kgothalletsa hobane Aspen ke bahlahisi ba tummeng ba dipidisi le meriana ya boleng bo hodimo. ✓✓

KAPA

Tjhe, nke ke ka ba kgothalletsa hobane ke se na bonnete ba hore se ka tshwara bohle hantle kaha mebele ya batho e a fapana.
Ho elwe hloko dikarabo tsa baithuti.

(2)
[10]**POTSO YA 4**

- 4.1 Nakongya ho ngolwa ha diteko/nakongya ho ngolwa ha ditlhahlobo ✓ (1)
- 4.2 O behile monwana molomong ho bontsha Lerato hore a thole. ✓ (1)
- 4.3 Sefahleho sa Lerato se bontsha maikutlo a ho makala/teneha athe sa Thabo sona se bontsha a ho tshoha. ✓✓ (2)

- 4.4 - Ke bolotsana ba ho kopitsa nakong ya teko kapa ya tlhahlobo hobane ho bonahala a patile pampiri ka morao ka borikgweng. ✓✓
- O hlokomedisa Lerato hore a se bue, a thole, ka ho beha monwana molomong.
E le nngwe feela. (2)
- 4.5 - Bolotsana ha bo putse. ✓✓
- Phadimeho ke ntho ya bohlokwa ka mehla mosebetsing o mong le o mong.
E lenngwe feela. Ho elwe hloko dikarabotsabaithuti. (2)
- 4.6 Ke nahana hore titjhere o etsa mosebetsi wa hae ka bokgabane hobane ka nako eo Thabo a neng atswa, e ka nna yaba titjhere o ne a shebane le baithuti ba bang ba ngolang kapa ba qetileng. ✓✓

KAPA

Ke nahana hore titjhere ha a etse mosebetsi wa hae ka bokgabane hobane o furalletse baithuti ba qetileng ho ngola, mme ha a bone se etsahalang ke ka hoo a sa boneng ha Thabo a tswa a patile pampiri ka morao borikgweng.

(2)
[10]

POTSO 5

- 5.1 5.1.1 buuwang ✓ (1)
- 5.1.2 empa ✓ (1)
- 5.1.3 ipha ✓ (1)
- 5.1.4 moahlodi ✓ (1)
- 5.1.5 sohle ✓ (1)
- 5.1.6 ntse ✓ (1)
- 5.1.7 hantle ✓ (1)
- 5.1.8 moholo ✓ (1)
- 5.1.9 tswakilweng ✓ (1)
- 5.1.10 A/dihaeya ✓ (1)
- 5.1.11 Mona ha se lekgotleng la dinyewe. ✓✓ (2)
- 5.1.12 Sellwane o kgotla ditapole hore di tshwane le lesheleshele. ✓✓ (2)

- 5.2 5.2.1 Moshanyana, isa lebokose lena ka mane. ✓✓ (2)
- 5.2.2 O se ke wa ntshututsa monna ke a imelwa. ✓✓ (2)
- 5.2.3 - Letsoho la monna ke mokolla. ✓✓
- Monna ke nku ha a lle.
- Monna ha a bone habedi.
Ho elwe hloko dikarabo tsa baithuti. (2)
- [20]**

MATSHWAO OHLE A KAROLO YA C: 40
MATSHWAO OHLE A PAMPIRI ENA: 80